

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - broj 96/07

Radovi

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo	Kontakt-osoba: Halvadžija Kemal, dipl.ing. građ.
Adresa: J. Černija br. 8	Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo	Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033 655 733	Faks: 033 655 733
Elektronska pošta (e-mail) kemalh@viksa.ba	Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba : mr Hasija Busuladžić, dipl.ing. građ.

Adresa : Jaroslava Černija br.8

Telefon : 033 237 655

Elektronska pošta (e-mail)

hasijab@viksa.ba

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kontakt osoba : Karasalihović Lejla, ing. građ.

Adresa : Terezije br.38, soba br.36

Telefon : 033 200-313

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Pogon " Kanalizacija " , ul. Terezije br.38 , soba br.20 .

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN¹)

Javno preduzeće

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:

Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Izvođenje radova:

Radovi na konituiranom obezbjeđenju infiltracije na objektima za vještačko prihranjivanje lokaliteta Sarajevsko polje

1. Sanacija infiltracionog kanala "Konaci 2"

2. Sanacija infiltracionog kanala "Lužani"

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

Izvođenje radova:

Radovi na kontinuiranom obezbjeđenju infiltracije na objektima za vještačko prihranjivanje lokaliteta Sarajevsko polje

¹ Zakon o javnim nabavkama BiH

1. Sanacija infiltracionog kanala "Konaci 2"
2. Sanacija infiltracionog kanala "Lužani"

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Detaljan opis i količine su dati u tenderskoj dokumentaciji.

II. 6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Općina Ilidža, Vodozaštitna zona Konaci, Bačevo-Sarajevsko polje

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Na

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

period u mjesecima (od dodjele ugovora)

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM UZ PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17 UPZ)

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Izjava o obezbjeđenju garancije 10% od ugovorene vrijednosti

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

Neopozivu, безусловnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom važnosti 30 dana od dana završetka radova

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vođen stečajni i likvidacioni postupak (član 23. stav 1. tačka a.i tačka b. ZJN)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka c. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka d. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje sa 31.07.2007 godine (član 23. stav 1., tačka e. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih poreza sa 31.07.2007 godine (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od UIO ili nadležnog organa za indirektno oporezivanje sa 31.07.2007 godine (čl.23. stav 1 tačka f. ZJN BiH)
- Izjava o prihvatanju tenderskih uslova

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

- Original ili ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim priložima ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (čl. 24. ZJN BiH)

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

- Ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31.12.2006. godine (član 25. stav 1 tačka b. ZJN BiH)
- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

- Referens lista urađenih projekata iz oblasti sanitarne hidrotehnike u zadnjih pet godina
- Struktura zaposlenika i tehničkih sredstava koji će biti angažovani na izradi projekta

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

- Cijena 50%
- Tehnička referentnost 30%
- Uslovi i način plaćanja 10%
- Rok izvršenja radova 10%

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da - a u skladu sa odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki (Službeni glasnik BiH 105/06)

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do

02.11.2007 god.

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi

50 KM

Uplatu izvršiti u korist "HVB Central Profit banke" dd Sarajevo, broj računa 129-101-10000529-32 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. – Sarajevo, ul. J. Černija br. 8

IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH.

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

06.11.2007 g.

(datum),

do 9:00 sati

(vrijeme)

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

dana 90 nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum 06.11.2007 godine, od 12.00 sati

Mjesto Sarajevo, Terezije br. 38, prostorije KJKP"ViK" d.o.o. - Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U tenderskoj dokumentaciji Ugovorni organ definisao je i slijedeće:

- Ponuđači trebaju dostaviti ponudu za kompletne radove iz tenderske dokumentacije
- Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku izrade ponude.

Direktor

Fahrudin Pilavdžić, dipl. ing. maš.